

t56_finseq_3
(TMZ9aKqLDR6v8MFtmBUVQspyDA7vbjEAnrR)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $k9_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9_xtuple_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_ordinal1 : \iota$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (v1_relat_1 X1) \Rightarrow (k9_xtuple_0 (k5_relat_1 X1 X0) = k3_xboole_0 (k9_xtuple_0 X1) X0) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 X0)) \Rightarrow (k9_subset_1 X0 X1 X2 = k3_xboole_0 X1 X2) \quad (3)$$

Assume the following.

$$k5_numbers = k4_ordinal1 \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X1) \wedge (v4_relat_1 X1 X0)) \Rightarrow (k1_relset_1 X0 X1 = k9_xtuple_0 X1) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_relat_1 X0) \wedge (v1_funct_1 X0)) \Rightarrow ((v1_relat_1 (k5_relat_1 X0 X1)) \wedge (v1_funct_1 (k5_relat_1 X0 X1))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (v1_relat_1 X0) \Rightarrow (v1_relat_1 (k5_relat_1 X0 X1)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge(v4_relat_1 X1 X0))\Rightarrow(m1_subset_1 (k1_relset_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_relat_1 X0)\Rightarrow((v1_finseq_1 X0)\Leftrightarrow(\exists X1.(v7_ordinal1 X1)\wedge(k9_xtuple_0 X0 = k2_finseq_1 X1))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0)\Leftrightarrow(X0 \in k4_ordinal1) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.k3_xboole_0 X0 X1 = k3_xboole_0 X1 X0 \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_subset_1 X0 k4_ordinal1)\Rightarrow(v7_ordinal1 X0) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0)\wedge((v1_funct_1 X0)\wedge(v1_finseq_1 X0)))\Rightarrow((v1_relat_1 X0)\wedge((v4_relat_1 X0 k5_numbers)\wedge((v1_funct_1 X0)\wedge(v1_finseq_1 X0)))) \quad (13)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} &\forall X0.((v1_relat_1 X0)\wedge((v1_funct_1 X0)\wedge(v1_finseq_1 X0)))\Rightarrow \\ &(\forall X1.((v1_relat_1 (k5_relat_1 X0 X1))\wedge((v1_funct_1 (k5_relat_1 \\ &X0 X1))\wedge(v1_finseq_1 (k5_relat_1 X0 X1))))\Leftrightarrow(\exists X2.(m1_subset_1 \\ &X2 k5_numbers)\wedge(k9_subset_1 k5_numbers X1 (k1_relset_1 k5_numbers \\ &X0) = k2_finseq_1 X2))) \end{aligned}$$